



Br.

Podgorica, 5. maj 2023.

***Platforma za učešće predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića na  
Samitu šefova država i vlada Savjeta Evrope***

***Rejkjavik, Island, 16-17. maj 2023. godine***

### **I Uvodni osvrt**

Savjet Evrope (SE) je najstarija panevropska organizacija osnovana 1949. godine sa ciljem promovisanja demokratije, zaštite i promocije ljudskih prava i obezbjeđivanja vladavine prava u državama članicama. Organizaciju, čije je sjedište u Strazburu (Francuska), čini 46 zemalja članica (od 16. marta 2022. godine Rusija nije više članica Savjeta Evrope).

Generalna sekretarka Savjeta Evrope je Marija Pejčinović – Burić.

Komitet ministara predstavlja najznačajniji organ za donošenje odluka u okviru Savjeta Evrope, a čine ga ministri zaduženi za vanjske poslove. Komitetom trenutno predsjedava Island, koji je, po preuzimanju predsjedavanja, glavni prioritet dao organizaciji Samita koji će se održati umjesto redovne Ministarske konferencije, dok su kao glavni prioriteti definisani: osnovni principi Savjeta Evrope o ljudskim pravima, demokratija i vladavina prava, životna sredina, jednakost i djeca i omladina.

Crna Gora je 11. maja 2007. godine zvanično postala 47. članica Savjeta Evrope. Crna Gora u kontinuitetu izvršava članstvom predviđene obaveze i iskazuje privrženost temeljnim principima Organizacije, što se između ostalog ogleda u oslanjanju na ekspertsku pomoć Savjeta Evrope u procesima zakonodavnih reformi i brojnim susretima crnogorskih zvaničnika sa čelnicima glavnih tijela Savjeta Evrope. Dodatno, Crna Gora je potpisnica 89 konvencija Savjeta Evrope, što umnogome ukazuje na posvećenost usvajanju relevantnih standarda koje Organizacija postavlja u brojnim oblastima svog djelovanja.

### **II Samit šefova država i vlada država članica Savjeta Evrope**

Predstojeći Samit šefova država i vlada je četvrti samit u istoriji postojanja Savjeta Evrope. U uslovima trajuce agresije Rusije na Ukrajinu, kao krize bez presedana u dosadašnjem postojanju Organizacije i centralnog povoda za sazivanje sastanka na najvišem nivou, Samit je od krucijalnog značaja i za ključni cilj će imati rješavanje složenih izazova uzrokovanih ruskom agresijom.

Samit će samim tim biti prilika za diskusiju o pitanjima važnim za funkcionisanje i izvršavanje mandata Savjeta Evrope na planu zaštite i promocije ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, u funkciji očuvanja i jačanja mira. U tom smislu, učesnici će imati priliku da potvrde posvećenost multilateralizmu i radu Savjeta Evrope, koji se temelji na osnovnim vrijednostima i standardima Organizacije.

Glavna tema formalnog dijela Samita, koji će se održati 16. i 17. maja 2023. godine, će biti odgovor Savjeta Evrope na agresiju Rusije nad Ukrajinom, imajući u vidu da je agresija suštinski narušila bezbjednosnu arhitekturu u Evropi i predstavlja najozbiljniji udar na demokratske vrijednosti i međunarodni poredak baziran na pravilima i poštovanju međunarodnog prava. Poseban akcenat će se dati razvoju i usmjeravanju daljeg rada Savjeta Evrope i njegovih organa u datim okolnostima.

Otvaranje četvrtog Samita šefova država i vlada održaće se pod sloganom „Ujedinjeni u našim vrijednostima“, dok je prvog dana Samita predviđeno da budu održana četiri okrugla stola koja se tiču sljedećih tema: „Očuvanje demokratije u izazovnim vremenima – rizici, otpornost i posvećenost“, potom „Suprotstavljanje postojećim i budućim izazovima ljudskih prava – budućnost je već ovdje“, nakon čega bi se diskutovalo na temu „Ojačavanje evropske multilateralne arhitekture – jasna uloga Savjeta Evrope“, kao i „Podrška Ukrajini: solidarnost i odgovornost“.

Navedene diskusije će biti prilika za razmjenu mišljenja o ključnim problemima današnjice koji opterećuju sve države članice Savjeta Evrope a tiču se demokratije, ljudskih prava, efikasnog multilateralizma i podrške Ukrajini. Završni dio prvog dana Samita biće rezervisan za radnu večeru šefova država i vlada sa generalnom sekretarkom Savjeta Evrope, na temu „Ujedinjeni za Ukrajinu“, tokom koje će se razmotriti trenutna situacija u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i sagledati mogućnosti daljih koraka u cilju okončanja ljudskih i materijalnih razaranja koja su pogodila evropski kontinent u značajnom intenzitetu.

Drugog dana Samita, delegacija će učestvovati na generalnoj debati koja nosi radni naziv „Ujedinjeni za Evropu“, dok je završna sesija predviđena na temu „Ujedinjeni oko naših vrijednosti“, koja će biti završni segment Samita.

### **III Značaj učešća delegacije Crne Gore**

Saradnja i jačanje odnosa sa međunarodnim organizacijama je jedan od vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore. U tom kontekstu, Savjet Evrope zauzima značajnu ulogu. Crna Gora nema otvorenih pitanja sa Organizacijom, a saradnja sa Savjetom Evrope uzima se kao primjer konstruktivnog i otvorenog odnosa između države članice i SE.

Imajući u vidu aktuelnu geopolitičku situaciju prouzrokovanu agresijom Rusije nad Ukrajinom, učešće na ovogodišnjem četvrtom Samitu šefova država i vlada je od izuzetne važnosti. Delegacija Crne Gore, kao ravnopravna zemlja članica, daće svoj doprinos u raspravama i donošenju odluka koje će usmjeriti budući rad Savjeta Evrope, kako bi se obezbjedilo da Organizacija nastavi da daje presudan doprinos zaštiti i promociji demokratskih vrijednosti i standarda na evropskom kontinentu. Učešće na Samitu će biti prilika da se još jednom potvrdi odgovoran pristup prema članstvu i posvećenost Crne Gore temeljnim vrijednostima Savjeta Evrope i multilateralizmu u širem smislu, kao i prilika za valorizaciju reformskih ostvarenja Crne Gore na putu evropskih integracija. Dodatno, učešćem na Samitu biće stvorene prilike za susrete sa šefovima država i vlada drugih država članica, koji će poslužiti za jačanje bilateralnih odnosa i saradnje.

#### **IV Sastav delegacije**

Delegaciju Crne Gore na Samitu šefova država i vlada Savjeta Evrope, koji se održava u Reykjaviku 16. i 17. maja 2023. godine, predvođiće predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, dok će članovi delegacije biti:

- Ambasadorica Božidarka Krunić, stalna predstavica Crne Gore pri Savjetu Evrope;
- Ana Rašović, šefica Kabineta predsjednika Vlade;
- Miloš Perišić, savjetnik predsjednika Vlade za medije,
- Radivoje Koprivica, savjetnik predsjednika Vlade za digitalne medije,
- Ivo Šoć, savjetnik predsjednika Vlade za pravna pitanja,
- Ilir Harasani, zamjenik generalnog sekretara Vlade.

Troškove učešća predsjednika Vlade i savjetnika predsjednika Vlade na Samitu snosi Kabinet predsjednika Vlade, dok za zamjenika generalnog sekretara Vlade Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.